

1. PODACI O DAVAOCU USLUGE:

Sparkasse Bank dd BiH
Zmaja od Bosne 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ID broj: 4200128200006
Broj računa: 1990000000000023

2. OPIS GLAVNIH KARAKTERISTIKA / ZNACAJKI SPAR ULTRA PAKETA USLUGA

Vrsta usluge	Paket proizvoda i usluga - SPAR ULTRA																																																
Opis i namjena	Paket proizvoda i usluga podrazumijeva korištenje seta bankarskih i nebankarskih usluga (ako su predviđene paketom) po jedinstvenoj cijeni izraženoj kroz naknadu za Paket. Paket je namijenjen svim fizičkim licima (residentima i nerezidentima), koji svoja mjeseca ili druga primanja usmjeravaju na tekući račun u Banci. Korisnicima Paketa omogućeno je povoljnije korištenje pojedinih proizvoda/usluga opisanih u Paketu.																																																
Period ugovaranja	Na neodređeno vrijeme, do otkaza usluge i ugovora odnosno do nastupanja uslova za raskid ugovora.																																																
Sadržaj SPAR ULTRA Paketa proizvoda i usluga (na dan izdavanja ovog standardnog informacionog lista)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadržaj bankarskih i nebankarskih usluga u Paketu</th> <th>Cijena proizvoda/usluge u Paketu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.Tekući račun/vodenje računa</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>2.Debitna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>3.Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka unutar Erste Grupacije</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>4.Prijem izvoda e-mailom</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>5.Otvaramje i vodenje a vista računa</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>6.Otvaramje trajnog naloga</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>7.Internet Bankarstvo</td><td>Bez naknade za mjesecnu članarinu</td></tr> <tr> <td>8.Mobilno Bankarstvo</td><td>Bez naknade za mjesecnu članarinu</td></tr> <tr> <td>9.Obavijest o promjeni po računu tekstualnom porukom</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>10.Usluge Ličnog bankara</td><td>Smrt uslijed nezgode ili prirodnog smrta, Trajna invalidnost od posljedica nezgode preko 50%. Finansijska zloupotreba bankovne kartice, Trošak ponovnog reizdavanja kartice i dokumenta do iznosa 100 KM; Skimming, Produciranje garancije za proizvode kupljene karticom, Pomoć u kući</td></tr> <tr> <td>11.Osiguranje</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>12.Prekorčenje po tekućem računu</td><td>Bez naknade za obradu zahtjeva</td></tr> <tr> <td>13.Naknada za obradu gotovinskog kredita na bankomatu</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>14.Revolving kreditna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>15. Revolving kreditna kartica mjesecna članarina</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>16.S&F kreditna kartica naknada za izdavanje</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>17.S&F kreditna kartica mjesecna članarina</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>18.Popust na naknadu za obradu kod S-leasinga</td><td>40%</td></tr> </tbody> </table>	Sadržaj bankarskih i nebankarskih usluga u Paketu	Cijena proizvoda/usluge u Paketu	1.Tekući račun/vodenje računa	Bez naknade	2.Debitna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje	Bez naknade	3.Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka unutar Erste Grupacije	Bez naknade	4.Prijem izvoda e-mailom	Bez naknade	5.Otvaramje i vodenje a vista računa	Bez naknade	6.Otvaramje trajnog naloga	Bez naknade	7.Internet Bankarstvo	Bez naknade za mjesecnu članarinu	8.Mobilno Bankarstvo	Bez naknade za mjesecnu članarinu	9.Obavijest o promjeni po računu tekstualnom porukom	Bez naknade	10.Usluge Ličnog bankara	Smrt uslijed nezgode ili prirodnog smrta, Trajna invalidnost od posljedica nezgode preko 50%. Finansijska zloupotreba bankovne kartice, Trošak ponovnog reizdavanja kartice i dokumenta do iznosa 100 KM; Skimming, Produciranje garancije za proizvode kupljene karticom, Pomoć u kući	11.Osiguranje	Bez naknade	12.Prekorčenje po tekućem računu	Bez naknade za obradu zahtjeva	13.Naknada za obradu gotovinskog kredita na bankomatu	Bez naknade	14.Revolving kreditna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje	Bez naknade	15. Revolving kreditna kartica mjesecna članarina	Bez naknade	16.S&F kreditna kartica naknada za izdavanje	Bez naknade	17.S&F kreditna kartica mjesecna članarina	Bez naknade	18.Popust na naknadu za obradu kod S-leasinga	40%										
Sadržaj bankarskih i nebankarskih usluga u Paketu	Cijena proizvoda/usluge u Paketu																																																
1.Tekući račun/vodenje računa	Bez naknade																																																
2.Debitna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje	Bez naknade																																																
3.Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka unutar Erste Grupacije	Bez naknade																																																
4.Prijem izvoda e-mailom	Bez naknade																																																
5.Otvaramje i vodenje a vista računa	Bez naknade																																																
6.Otvaramje trajnog naloga	Bez naknade																																																
7.Internet Bankarstvo	Bez naknade za mjesecnu članarinu																																																
8.Mobilno Bankarstvo	Bez naknade za mjesecnu članarinu																																																
9.Obavijest o promjeni po računu tekstualnom porukom	Bez naknade																																																
10.Usluge Ličnog bankara	Smrt uslijed nezgode ili prirodnog smrta, Trajna invalidnost od posljedica nezgode preko 50%. Finansijska zloupotreba bankovne kartice, Trošak ponovnog reizdavanja kartice i dokumenta do iznosa 100 KM; Skimming, Produciranje garancije za proizvode kupljene karticom, Pomoć u kući																																																
11.Osiguranje	Bez naknade																																																
12.Prekorčenje po tekućem računu	Bez naknade za obradu zahtjeva																																																
13.Naknada za obradu gotovinskog kredita na bankomatu	Bez naknade																																																
14.Revolving kreditna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje	Bez naknade																																																
15. Revolving kreditna kartica mjesecna članarina	Bez naknade																																																
16.S&F kreditna kartica naknada za izdavanje	Bez naknade																																																
17.S&F kreditna kartica mjesecna članarina	Bez naknade																																																
18.Popust na naknadu za obradu kod S-leasinga	40%																																																
Usluga koja je uslov za korištenje paketa	Aktivan tekući račun otvoren kod Sparkasse Bank dd uz usmjeravanje redovnih mjesecičnih primanja (plata,topli obrok i sl) na isti.																																																
Minimalno potrebna dokumentacija	Jednaka dokumentacija za otvaranje tekućeg računa.																																																
Ukupan iznos koji korisnik treba platiti prikazan na reprezentativnom primjeru sa elementima obračuna (u odnosu na cijene usluga bez korištenja paketa)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Primjer kombinacije proizvoda/usluga koje klijent koristi u okviru Paketa</th> <th>Mjesečne cijene pojedinačnog korištenja proizvoda/usluga KM</th> <th>Mjesečne cijene korištenja proizvoda/usluga u Paketu KM/ Naplata usluga za koje je iskazana tarifa će se izvršiti ukoliko se navedene usluge budu korištite.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tekući račun/vodenje računa</td><td>5,99</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Debitna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje</td><td>5,00</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Otvaramje a vista računa (trošak iskazan na mjesecnom nivou)</td><td>0,83</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Vodenje a vista računa</td><td>5,99</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Otvaramje trajnog naloga (trošak iskazan na mjesecnom nivou)</td><td>0,42</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Internet Bankarstvo</td><td>3,99</td><td>Bez naknade za mjesecnu članarinu</td></tr> <tr> <td>Mobilno Bankarstvo</td><td>3,50</td><td>Bez naknade za mjesecnu članarinu</td></tr> <tr> <td>Obavijest o promjeni po računu tekstualnom porukom</td><td>4,99</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Osiguranje</td><td></td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Naknada za obradu gotovinskog kredita na bankomatu (trošak iskazan na mjesecnom nivou)</td><td>0,42</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Revolving kreditna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje (trošak iskazan na mjesecnom nivou)</td><td>1,67</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Revolving kreditna kartica mjesecna članarina</td><td>3,50</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>S&F kreditna kartica naknada za izdavanje (trošak iskazan na mjesecnom nivou)</td><td>1,67</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>S&F kreditna kartica mjesecna članarina</td><td>6,99</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Ukupno za platiti</td><td>44,95</td><td>14,99</td></tr> </tbody> </table>	Primjer kombinacije proizvoda/usluga koje klijent koristi u okviru Paketa	Mjesečne cijene pojedinačnog korištenja proizvoda/usluga KM	Mjesečne cijene korištenja proizvoda/usluga u Paketu KM/ Naplata usluga za koje je iskazana tarifa će se izvršiti ukoliko se navedene usluge budu korištite.	Tekući račun/vodenje računa	5,99	Bez naknade	Debitna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje	5,00	Bez naknade	Otvaramje a vista računa (trošak iskazan na mjesecnom nivou)	0,83	Bez naknade	Vodenje a vista računa	5,99	Bez naknade	Otvaramje trajnog naloga (trošak iskazan na mjesecnom nivou)	0,42	Bez naknade	Internet Bankarstvo	3,99	Bez naknade za mjesecnu članarinu	Mobilno Bankarstvo	3,50	Bez naknade za mjesecnu članarinu	Obavijest o promjeni po računu tekstualnom porukom	4,99	Bez naknade	Osiguranje		Bez naknade	Naknada za obradu gotovinskog kredita na bankomatu (trošak iskazan na mjesecnom nivou)	0,42	Bez naknade	Revolving kreditna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje (trošak iskazan na mjesecnom nivou)	1,67	Bez naknade	Revolving kreditna kartica mjesecna članarina	3,50	Bez naknade	S&F kreditna kartica naknada za izdavanje (trošak iskazan na mjesecnom nivou)	1,67	Bez naknade	S&F kreditna kartica mjesecna članarina	6,99	Bez naknade	Ukupno za platiti	44,95	14,99
Primjer kombinacije proizvoda/usluga koje klijent koristi u okviru Paketa	Mjesečne cijene pojedinačnog korištenja proizvoda/usluga KM	Mjesečne cijene korištenja proizvoda/usluga u Paketu KM/ Naplata usluga za koje je iskazana tarifa će se izvršiti ukoliko se navedene usluge budu korištite.																																															
Tekući račun/vodenje računa	5,99	Bez naknade																																															
Debitna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje	5,00	Bez naknade																																															
Otvaramje a vista računa (trošak iskazan na mjesecnom nivou)	0,83	Bez naknade																																															
Vodenje a vista računa	5,99	Bez naknade																																															
Otvaramje trajnog naloga (trošak iskazan na mjesecnom nivou)	0,42	Bez naknade																																															
Internet Bankarstvo	3,99	Bez naknade za mjesecnu članarinu																																															
Mobilno Bankarstvo	3,50	Bez naknade za mjesecnu članarinu																																															
Obavijest o promjeni po računu tekstualnom porukom	4,99	Bez naknade																																															
Osiguranje		Bez naknade																																															
Naknada za obradu gotovinskog kredita na bankomatu (trošak iskazan na mjesecnom nivou)	0,42	Bez naknade																																															
Revolving kreditna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje (trošak iskazan na mjesecnom nivou)	1,67	Bez naknade																																															
Revolving kreditna kartica mjesecna članarina	3,50	Bez naknade																																															
S&F kreditna kartica naknada za izdavanje (trošak iskazan na mjesecnom nivou)	1,67	Bez naknade																																															
S&F kreditna kartica mjesecna članarina	6,99	Bez naknade																																															
Ukupno za platiti	44,95	14,99																																															
3. TROŠKOVI VEZANI ZA KORIŠTENJE PAKETA USLUGA (NA DAN IZDAVANJA OVOG STANDARDNOG INFORMACIONOG LISTA)																																																	
Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije /uplate i isplate/, da li je trošak fiksni ili promjenjiv u uslovu izmjene	Mjesečna naknada za vodenje Paketa iznosi 14.99 KM.																																																
Obračun naknada za vodenje Paketa	Naknada za vodenje Paketa je promjenjiva. Promjenjivost naknada vezana je za godišnju stopu inflacije/deflakcije prema zvaničnim podacima koje objavljuje Agencija za statistiku BiH. Uskladjivanje visine naknada vrši se samo ako je zbroj godišnje stopa inflacije/deflakcije za protekle godine u odnosu na baznu godinu jednaki ili iznad +/-6%. Bazna godina je godina posljednjeg uskladjivanja visina naknada. Po objavi podataka od strane Agencije za statistiku BiH vršiće se analiza kretanja parametara koji utječu na uskladjivanje visine naknada, a eventualno uskladjivanje provodiće će se najranije 30. a najkasnije 90 dana po objavi podataka od strane Agencije za statistiku BiH, a o čemu će klijenti biti obaviješteni prije početka primjene.																																																
Obračun i naplata naknada za vodenje Paketa	Obračun naknada obavlja se automatizmom na zadnji radni dan u mjesecu. Naplata naknade obavlja se automatizmom na dnevnoj bazi zaduženjem tekućeg računa Klijentu za iznos obračunatih, a nenaplaćenih naknada.																																																
4. OSTALI PRAVNI ASPEKTI																																																	
Pravo korisnika na otkazivanje korištenja usluge	Klijent može u svakom momentu otkazati korištenje Paketa uz podnošenje pismenog zahtjeva za zatvaranje Paketa uz uslov da izmri dospijele, a nenaplaćene naknade za korištenje Paketa i uz otkazni rok od 15 dana koji teče od dana dostave otkaza ugovora. Otkazom ugovora od strane Klijenta ili raskidom ugovora po bilo koji način prestaju da važe sve bankarske pogodnosti koje je Klijent ostvario korištenjem paketa. Nakon otkazivanja usluge Klijent proizvode i usluge ranije obuhvaćene Paketom koristi po standardnim uslovima. Posebna naknada za zatvaranje paketa usluga se ne naplaćuje. U slučaju otkaza ugovora od strane Klijenta ili raskida ugovora zbog nepridržavanja obaveza po istom od strane Klijenta, a ukoliko su temeljem paketa usluga ostvarene pogodnosti, primjenjuju se posebne naknade u skladu sa Tarifom naknada u poslovanju sa stanovništvom.																																																
Pravo korisnika na besplatan primjerak nacrta ugovora	Korisnik ima pravo na besplatan primjerak nacrta ugovora osim ukoliko Banka ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu. Korisnik ima pravo razmotriti nacrta ugovora izvan prostorija banke u istom roku u kojem Banku obavezuju podaci u pregovaračkoj fazi sadržani u standardnom informacionom listu (7 dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu).																																																
Informacije o kamatnim stopama u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza	U FBIIH: U slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza Banke, na dospijele i neizmirene obaveze, ima pravo obračunati i naplatiti zakonsku zateznu kamatu. Visina zakonske zatezne kamate obračunava se u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati.																																																
Period u kojem Banku obavezuju podaci u pregovaračkoj fazi sadržani u standardnom informacionom listu	U RS-u: Visina zakonske zatezne kamate obračunava se u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati i ista se na dan izdavanja ovog informacionog lista obračunava po stopi od 0,03% dnevno. Visina zakonske zatezne kamate se može izmjeniti ukoliko se izmjeni zakon koji je uređuje. U slučaju izmjene visine zakonske zatezne kamate Banka je ovlaštena na potraživanja primjetiti izmjenjenu zakonsku zateznu kamatu na način kako to zakonom bude propisano.																																																
7 dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu																																																	

V2_Primjena od 01.07.2025. godine

U _____ dana _____ 20 _____ godine

(potpis saradnika Banke)

(potpis klijenta)